

ХАҢҢАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

▲ Сүөлү кыстыгын проблемалара ▲

Бийик оройуон сохотора 16572 ынах сүүбүтү, 11737 сыгыны кыстатарга быһылармыннар. Онуока 22291 тонна от, 7242 тонна сүлүс бэлэмнэнэ, Сааска хангаачынанан кыныларга 7043 тонна комбикорм, 1599 тонна туурет бурдун адалымдыгыга. Күһүн хомуллубут туорактаах кыстыга үүһүүттэн 478 тонна бурдун сүүбү аһымыгар угулуна, Оһон үүһүүт кыстыга зоотехническый кыората 57,5 бырыһыана аһыктыах кыныларбыт.

Саамай, кыргызын-ык аймалыктаах кыстыкка «Чурапчы» совхоз үнтөнүз, зоотехнической норма 45,7 бырылган айымалык. Этөөлүн быштыгы анын эрз тодорбута.

Кысмын устата бшыр усунуобунай тободо оройон урдунан 9,9 центнер абылымк едниннелата тигисте, бу асылат кыстыктон-цантаарар 1,5 центнеринан адымнх. Кард Марке адымнх сонхон 9,9. Суобуруенан 9,2. Эрдилн Эрдилн адымнх сонхон 10,5. «Иуратны» 7,8. «Мандарайны» 9,7. «Мутудай» 11. «Бахсы» 12,4 центнер абылымк едниннеланнхлар.

Союзозтарга от бир уеуудобунай табиде тиксинте малымиз буолла: Нарэ Марис аатынан союзозка 10,5, Субуруускай аатынан союзозка 11,6, Эрлиин Эрнестин аатынан союзозка 13,1, «Чурапчы» союзозка 9, «Мындааайы» союзозка 12,6, «Мугудай» союзозка 10,9, «Бахсы» союзозка 14,9 кестер, оройуон урдүнэн 11,8 кестер.

малды үмөктөхтөрүнөн өмө.
Монголда өт баста бүтэ
ингиттин атын сардар-
ган оту тийер-тайар үл-
үн тарзанинхэхтин мал-
тар сорун турар. Ныр-
даан, бөлөгөн сохкоотар
үл-таргы өртүнүн амты-
таран өлөрөлтөр. Төмө
кыялларындын байз тех-
никанын туурудааха, но-
чоот кыра буолууда ай-
дөһөр. Ол эрээри наар
байдак эркин өлөрөн
таахыны урууку кыстыл-
гарга үгүстүн нөрөрбүт.
Паллукиттин сүлүнү
сыйра үрлүтүн алаппат
курдуу даанын сохко-
тар тийер-тайар үлүгэ
төмө баланинхтарын
түтүлүткөө. Бу болуруос
үтү мааныга, сага те-
рүөбү ызымыга, мучат сү-
лүнү бына түрбөккө
ининиго, үстүмүн кыстын
малдын ноцоото сүөх
түмүтанинхэ улахан
оролуулаа буолж айууу
болуотуну тийер.

[illegible]

Инновационгэр хүүтэр
бидыг маралаттарым дау-
хурдмал, тэргэтийнээр
үлэгийнхэн эрх тусармал-
пыг.

М. КИРИЛЛИН,
глы захавыстыбатын
орбуйоннады управле-
нятын кызматкышай
зоотехника.

3 РИЛНИК Эрвистиин аалшан соёлго Улус Алдасгадм ферманыгар лошхтар тото-ина уулаабататтары хаймс да нүктүг бард, бианшын-сыттар шланганан нэлэр ууку аатыгар өрө сыппа-бан мта сатымалара туох-ка далам түк бөлүбүт.

—Дык, бу курдук эрай-
зын алырбут. Болонсо-

нут одоохино үрдүгүн көгөтөх. Бизге алдынан турар. Ошон уу күн оруу-
аруу калар. Ынактар олус
күнүшкүлөр. — дин то-
булда форма кырдыс
үлөйлөттөн биригдесте-
ре Альбена Нисафонна
Политсина.

Котельняйга баар өмнөх туоллагына эр уудара талганы сууран нэлэр эбит. Ошон, өмөс көрдөттө, уу баар курдук эрттери, туузалыра алдыс дүңгө сүөх. Сөгдөтөх нөдө- нөз еткөхнү шыйан толор- бот. Дүңгө аягалыны сатаан бигдирөөнө талын уулдатп кыдылтыр. Хотонго 250- чү сүбүдүр иткенге ным- налан уулунык дүңгөккэ дик сүөх буюм.

— Үүдэгчид хайдах
эмэ туган бидмээр са-
галар шийнэ. — дэглээр
хүдэгчид.

Малка санхатар эрх
уолан эрдээр, Малхын-

сизмалары, ялпыма тым ттои
тууртуу-биксикте эро
туутойин, катаран туфу
кан дьон алуу айынан
туури кээсиктер. Ынах
тай талуулар, туутой

таараста? Бу ферма Но-
чууда уонна Бырым са-
һалыастарынан сайыл-
дыт. Сайын боскууну-
рута үлэсэбэллэр. Ыа-
һалыастар ынахтарын ба-
далары хомууа тасыйыб-
тар. Ол тэбигирэр элбэ-
кнах уолбут. Сатаан бар-
даларына сайыланна пла-
нхтарын эрэ утаа 20-тэ
куул комбинирну арала-
бырбэллэр. Ынаһын эби-
аһылык ханнык дараа-
кортуну суох. Онуола су-
һүлэр аһына уулаһат
буһулбуттара эби тэп-
пит. Маннан баһаһыанна-
һа да баһаһык суһу-
лардыгы баһаһык уһаһы-
т.

Бичигчид дээрх ферма старшийн дуубуунайн сүгэр нийн нэстэ илин, А. Н. Портнягиний бүсэд дондлэрин анхаастагар эит. Сохос профсоюзной комитетта сүхү хороочуларн сийлаас айдыгыни хавччынгага үбү байнарсныбын үрдүнэн, нин дааһал жинэ олохтоно илин.

Электродыналар жогоруда аталган тукалз-бакка туруп, Индия гүлүн

сааран ферма

Үйлэнтэр ордонгоо салалтаа фирма асарбэр оролдуута дааа амтлообутуу болжототилар. Кир-дыа, Фирма хастыгын гэрээлээ илхын ирнэснэн асгыннарбат. Фермада уу гуох, эбн аналды, кымбисорго адалалдыбат. Очолугтар кымбисорго-ттар кайда үлхэнэ хамсат байа кэрб?

Фермата тийшээм эр
циршиг одооноос уу
дариуушаах Петр Афа-
насийевич Иваница заатар
хүснэгтлэм. Княз Удахан
Алаас ферматыгар уу

суудун, бийр мангалаксыт
тнийбэтин билэр

—Холотоо байхнагэр
нон үнэмлэгч ийш
олорер. Олорон быйбар-
дагчдаа—арыс суусна.
Манган маньнысыгтайн
бадлах мостубет,—диан
жунаньлар

[illegible]

— Бу нумарга Нуе-
рада оттомнут оту преста-
та Константин Константи-
нович Адамов заенот
тиздилинна. Кипилар ча-
ларлардын кыттынан
уулсайа 800 тонна оту
престактора, 700-чине
смагыны Егор Иванович
Корман арсындай кол-
лективна керер-дарайар.
Уулсайа 322 нулуну сма-
гыныттарбыт бизлариттен
ылзалар, 55 тонна сма-
га, 125 тонна мнх этна
туттарар буланышакхит.
300-чине тонна оту обин
кердобен буллахыттын
сатарар. Түрт фермабыс
күнго 8 ара центвер үүт
бипер, — динр управлю-
наш.

Оуделенне сыйлаарда
үүтүн бөлүмүнө 728 тонна
эбиз буулладына. 100-чө
тоннанын үчтүбүз куттал
лаах. Управлюнциянын
найсатингтан бу күнүмөргө
көтүмүн даярды хамсатты
лаах. Дьяваллар ызымал
илкатын ойдоотум. Ого
тон ферма дьомо. Утун
Алаас сүөһү көрөөчүлөрү.
Оуделенне управлюнция
лаар ыраататтары туора-
тарга чопчу дьяваллары
мала оксоруу олус дым
күтүтүлөр. Ферма бөлүм-
нө дьомо сыйбага даярды
сыйламалык тутар.

Ийнхүүгээр үүлбүт, нэрлэсвэрн үзэлзэх Унуг Амал ферматийн бүтэнгүй олоотууд биднийнхэндээ— күүнник Эрлик Эрстийн дэлхийн сохор салдтата бу ферма үлэтгэр ороошоро, болпуруйгу аман амнион көрөсө паяа болообут.

С. ПОПОВ
(Хабарлат аял. кыпр.)

«Сага олох» хаймат редакцийн тусгай оройгоор нэгдсэн типография коллективтар бичээдийн хүнд даагчидарын рабеланкордарын «Сага олох» хаймат бастанд иүнээр бичээтлэлт 60 сүла туолуутун бэлэстнэр. ҮӨРҮҮЛЭХ ИГЭЧЭРГЭ мугаллар.

Энгийн хаймат араас нэмгүрдэгдэн суруу-
ларын гөрөлдэрийн — нуруут маастардын
дасгурдаатрын, нэвчилмэнийн олох давах
нэгтүгэн таатчыар комбинат суеирийн
сызын үлэнтэрийн уо. д. а. — олохутрын
ауцнон-бүмэтэнналар, эдэр моделээр Амга-
лена Барашкова үлэртэн демонстрацлаадын,
эдэр мелодистын көрсүхүү күүтэлэр,
Санаадын этериттэр аман «Аһаас мин-
гофен» үлэнтэр.

Бичээр оройсоннаары Культура дэвэтгээр
алтынны 25 күнүгэр күнүс 3 частан садала-
нар. Киригтэ—босо.

Алматыда 15 күнтізбелік орындан кіншісіне дейін бұзыла қысқыны өлетті салаларына уақыт 18 күннен тұрады.

Совхозтар графикаларын түзүштүрүп, Барыта 490 сүөйү өндүрүштүк. Ол эте пайдаланылса дагы атылышына. Бүтүндүгү бастамы категориюна хабыста. Ордун Карл Маркс аатынан совхоз сүөйүлөрү үчтүйдүр. «Чурапчы» совхозу кызыл калыктыктагы совхозго суу арзаны, сөн бастамы категорияга табыста.

Үлэисттэр бүтү-дүмдү
былһаһан сүрэмтэ. Ө

хэвсгэн гэгдэх дэлгэр хара-
нгармаг дээрх үзэлдэгтэй.
дэр. Ол да нийн үлэ үс
хүтнээс бүтнээс.

— Сураттарыбыз үзгөчтөрүн бергендериңизди арнап табыштыңыз. Бизге даңк бармы гүл-гүлүңүзүн үзгөчтөрү тоолорго туура. Сүрөтү ийинтиңиз маңдайлар сөгөтүлүшүңүз. Биле-релиңиз күүдүңүз тиктеңиз ич маңдайлар үзгөчтөрү, сүрөт, буюм, хара ич баар буулгоохтары. Хааны кутан тоолордубуз. Адамдыкты.

дүүдтөн агаарын хамт
уура, марагчиднаар да
ишээрч байхыг, Итгэл
үлэхийр дэм мата
аахалтай. Бидийг төрл
дээрхнийг түгээхтэй.
Бу бидийг өөрүүтэ ба
амьдралын ис баборун
дөр төрлөдөг түгээ
хихийг, Отгон төмөрүү
дүүлжидна, бу хүнийг
мессебай өөрүү сарла
аахыг. Итгэл оюулду
бут бабордны улахан
төрлөдөг бирихийг
дөр оройон шинийн
дүүлжидна сарлаах ишээр

матери Антонида Федоровна
Васильева.

Быстатх өлөрүүгэ сы-
даабыт үлэһиттэргэ усу-
лусуула тархыа сатаата.
Бүтүбүһүгэ эбиэт баһааһы-
на, үлэһиттөр миэстэттэр
аһааттылар. Сылаас ууһа
хааччылыһынналар. Үлэ-
хамнас тутумнааххыа бар-
да, эт биримэститтэр мада-
һыһыннарга тархыта. Бүт-
үһүө үлэһиттэргэ аһа сү-
бүкү мааһыдай өмүрүгэ
турунуохтара.

3. ПОГОВИШНА

